

	<b>Naziv predmeta:</b>	<b>OSNOVI FOTOGRAFIJE I</b>		
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
-	Obavezni	3	4	2P+2V

<b>Studijski programi za koje se organizuje: SP Grafički Dizajn, SP Slikarstvo, SP Vajarstvo</b> Akademski osnovni studijski program Dizajn - Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslovljenosti.
<b>Ciljevi izučavanja predmeta</b> Savladavanje osnovnih tehnoloških znanja iz oblasti fotografije. Student se upoznaje sa tehnološkim i fizičkim principima nastanka fotografske slike i specifičnim estetsko izražajnim mogućnostrima fotografskog medija. Osposobljava se za samostalno rukovanje osnovnom tehnikom i kreativno izražavanje u mediju.
<b>Ishodi učenja:</b> - Na fotografijama prepoznaje vrijednosti proistekle iz specifičnog tehnološkog okvira medija. - Samostalno rukuje DSLR fotoaparatom na osnovnom nivou. - Primjenjuje specifične izražajne osobine fotografije u samostalnom radu - Razumije osnovne principe relevantne za fotografski medij iz oblasti: prirode svjetlosti, geometrijske optike, eksponometrije.
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof. Mr. Lazar Pejović, saradnica Sandra Đurović
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Predavanja, vježbe, samostalni rad

<b>Plan i program rada:</b>	
nedjelja	<i>Osnove fotografske tehnologije</i>
I	Uvodno predavanje: Značaj i uloga medija fotografije u savremenoj vizuelnoj kulturi
II	Ekspozicija, dijafragma, ekspoziciji trougao, princip reciprociteta, osjetljivost fotografskog materijala
III	Određivanje ekspozicije - mjerenje svjetla, izbor ekspozicionih faktora
IV	Priroda svjetlosti i uvod u geometrijsku optiku - fizičke osobine, svjetlosni spektar, talasna dužina; prostiranje svjetlosti, optička prizma, sočivo, žižna daljina
V	Savremeni objektiv: vidni ugao, svjetlosna jačina - vrste, osobine i namjene
VI	Kompenzacija ekspozicije - principi i analiza primjera
VII	Tipovi i formati kamera
VIII	Oštrina i dubinska oštrina
	<i>Uvod u estetiku i medija</i>
IX	Organizacija fotografskog kadra
X	Reprezentacija stvarnosti u fotografskoj slici
XI	<b>I kolokvijum, prezentacija studentskih radova</b>
XII	Fotografsko vrijeme
XIII	Formalna likovna analiza fotografije
XIV	<b>II kolokvijum, prezentacija studentskih radova</b>
XV	Rekapitulacija gradiva i priprema portfolija za ispit

<b>Opterećenje studenata:</b>	
<b><u>Nedjeljno</u></b>	<b><u>U toku semestra</u></b>
<b>4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min</b>	<b>Nastava i završni ispit: 5 sati 20 min x 16 = 85 sati 20 min</b>
<b>Struktura:</b> Predavanja: 2 časa Vježbe: 2 časa Samostalni rad uključujući i konsultacije: 2 sata i 20 min	<b>Neophodne pripreme</b> prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 min) = <b>10 sati 40 min</b> <b>Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati</b> <b>Dopunski rad</b> za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita <u>od 0 do 24 sata</u> (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) <b>Struktura opterećenja:</b> 85 sati 20 min (Nastava)+10 sati 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad)

**Obaveze studenata:** Svaki student je obavezan da redovno pohađa nastavu, kroz procesni rad i uz konsultacije realizuje sve predviđene vježbe i pripremi portfolio i prezentaciju na kraju semestra.

**Konsultacije:**

**Literatura:** „ELEMENTARNA TEHNIKA FOTOGRAFIJE“ *Dragoljub Kažić*, Umjetnička akademija, Beograd 1973, „KOLOR FOTOGRAFIJA“ *Dragoljub Kažić*, Univerzitet umetnosti Beograd 1989, „FOTOGRAFIJA“ *Milan Fizi*, Epoha / Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, „FOTOGRAFSKI PROCESI“ *Tkalčević-Smetko*, Grafički fakultet, Zagreb 1992, „DIGITALNA FOTOGRAFIJA“ *Tom Ang*, Znanje, Zagreb 2007, „THE ART OF PHOTOGRAPHY“ *Bruce Barnbaum*, Rocky Nook, 2010, „O BOJI“ *Nikola Tanhofer*, ADU i Novi Lider, Zagreb 2008, „UMJETNOST BOJE“ *Johannes Itten*, Ravensburg, 1987

**Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:**

10 poena – Prisustvo i aktivnost na nastavi

40 poena – Procesna realizacija vježbi

20 poena – 2 kolokvijuma

30 poena – Završni ispit

Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena

**Ocjene:** A (90-100); B (80-90); C (70-80); D (60-70); E (50-60)

**Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:** prof. mr Lazar Pejović